



Plesniklub Jet Set Podgorica

Trg Nikole Kovačevića 5. 81 000 Podgorica, tel: 067 223 224 728
www.jetsetdanceme, dancemontenegro@gmail.com
CKB banka br.ž.r. 510-201376-28

PRAVILNIK O ČLANSTVU U JET SET-u 2025/26

● Časovi u Jet Set organizovani su tokom cijele godine, redovnim rasporedom koji obuhvata mjesece: septembar, oktobar, novembar, decembar, januar (pola mjeseca), februar, mart, april maj, jun (pola mjeseca).

● Prvi (probni) čas je besplatan i svaki potencijalni član može besplatno probati sve programe koji postoje za tu uzrasnu kategoriju. Poslije probnog časa potencijalnom član se predlaže mogućnost Upisa.

● Upis u Jet Set traje tokom cijele godine. Upis obuhvata ispunjavanje pristupnice. Za maloljetna osoba, pristupnicu potpisuje roditelj-staratelj. Postupak prijema novog člana u članstvo podrazumjeva razgovor sa članom-roditelem, upoznavanje sa pravilnikom kluba, kontrolni motorički pregled trenutnog stanja novog člana, slikanje člana i unosenje njegovog kontakta u viber grupu. Postupak prvog Upisa se naplaćuje prema cjenovniku kluba (5 eur).

● Članstvo u Jet Set obuhvata plesnu edukaciju članova. Obavezni program su redovni casovi i nastupi, a dodatne (fakultativne) aktivnosti su takmičenja, festivali, gostovanja u medijima, putovanja i dodatne edukacije.

● VRSTE ČLANSTVA

1. Redovni članovi

Redovno pohađaju treninge i učestvuju u programu polaganja gradiva.
Imaju mogućnost sticanja diploma o stečenom plesnom znanju.
Plaćaju standardnu članarinu.
Mogu biti kandidati za status takmičara na osnovu procjene instruktora.

2. Povremeni članovi

- Povremeno pohađaju treninge bez obaveze polaganja i bez prava na diplome.
- Njihova članarina je 5 eura viša u odnosu na redovne članove.
- Nemaju mogućnost sticanja takmičarskog statusa.

3. Takmičari

- Biraju se isključivo iz redovnih članova na osnovu zalaganja, prisustva i plesnog napretka.
- Instruktori daju preporuku za ulazak u takmičarski tim.
- Takmičari potpisuju "Ugovor o takmičarskom statusu" kojim prihvataju posebne obaveze.

● PROGRAM POLAGANJA I DODJELE DIPLOMA

- Redovni članovi učestvuju u semestralnim provjerama znanja.
- Polaganja su organizovana po nivou: bronza, srebro, zlato, dijamant.
- Uslov za polaganje je prisustvo na najmanje 80% semestralnih časova.
- Na osnovu postignutih rezultata, članovi dobijaju diplome koje potvrđuju njihovo plesno znanje.
- Povremeni članovi nemaju pravo na polaganje i diplomu.

TAKMIČARSKI STATUS I OBAVEZE TAKMIČARA

Izbor takmičara

- Instruktori biraju takmičare isključivo iz grupe redovnih članova.
- Takmičar stupa u takmičarski tim potpisivanjem ugovora.

Obaveze takmičara

- Obavezno prisustvo na minimalno 80% takmičarskih treninga.
- Obavezno prisustvo na generalnim probama.
- Obavezan izlazak na prijavljena takmičenja, osim u slučaju teže bolesti, povrede ili izuzetnih porodičnih okolnosti.

Sankcije

- Gubitak takmičarskog statusa u slučaju nepoštovanja obaveza.
- Nadoknada troškova koje je Klub unaprijed platio (kotizacije, putni troškovi itd.) u slučaju neopravdanog odustajanja.

ODSUSTVO ČASOVIMA

Povremeni izostanci (zbog drugih obaveza, odsustva, odlaska na godišnji odmor) tretiraju se kao slobodan izbor člana, odnosno roditelja i u tom slučaju, članarina se ne umanjuje, nego ostaje ista kao da je član prisustvovao treninzima.

- Izostanci zbog bolesti najavljeno preko viber grupe do dvije u nedelje..član časove se mogu nadoknaditi.
- Izostanci zbog bolesti najavljeno preko viber grupe preko dvije u nedelje do mjesec dana članarina se umanjuje shodno prisustvu za dati mjesec.
- Izostanci preko mjesec dana prestaje aktivno članstvo člana.
-

Član koji je prekinuo aktivno članstvo u klubu za nastavak aktivnosti člana ponovo vrši se Upis (10 eur).

 Članarina se plaća do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, osim u slučaju da je član pristupio klubu u drugoj polovini mjeseca. U tom slučaju plaća pola članarine za taj mjesec, pa od narednog mjeseca punu članarinu. Klub će poslije zadatog roka uplate mjesečne članarine vršiti opomenu člana. Uplata poslije 25 – tog u mjesecu povećava članarinu za 5 eura.

 U slučaju neodržavanja treninga u predviđenom terminu po rasporedu, trener je dužan da taj trening nadoknadi u drugom terminu Treninzi koji se ne održe u terminima i na datume državnih ili vjerskih praznika, koji su inače neradni dani se ne nadoknađuju.

 Članovi su dužni da dođu bar 5 min prije početka treninga, kako bi se presvukli i pripremili za trening. Oprema podrazumijeva čistu obuću (patike, baletanke, plesne cipele), udobnu (sportsku) odjeću, flašicu vode i po potrebi peškiri i maramice. Članovi ne ulaze u salu prije početka svog treninga, kako ne bi ometali trening koji je u toku.

Direktor kluba